



"13 JUL - PLANTAŽE" a.d.

Broj 3393

Podgorica, 31. 05. 2024

god.

PLANTAŽE AD PODGORICA

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA GODINU KOJA

SE ZAVRŠILA NA DAN

31. DECEMBRA 2023. GODINE

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

SADRŽAJ

Izvještaj nezavisnog revizora	3
Izvještaj o godišnjem izvještaju menadžmenta	10
Bilans uspjeha od 1. januara do 31. decembra 2023. godine (EUR)	11
Bilans stanja na dan 31. decembra 2023. godine (EUR).....	13
Izvještaj o tokovima gotovine od 1. januara do 31. decembra 2023. godine (EUR).....	15
Izvještaj o promjenama na kapitalu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine.....	16
Napomene uz finansijske iskaze na 31. 12. 2023. godine	17

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Društvo Plantaže ad Podgorica

Mišljenje

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Plantaže ad Podgorica (u daljem tekstu „Društvo“) koji uključuju bilans stanja sa stanjem na dan 31. decembra 2023. godine i bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu i izvještaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, pregled značajnih računovodstvenih politika i druge napomene uz finansijske izvještaje.

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno finansijski položaj Društva sa stanjem na dan 31. decembra 2023. godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim politikama objelodanjenim u Napomenama uz finansijske iskaze.

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su podrobnije opisane u našem izvještaju u *odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju finansijskih izvještaja*. Nezavisni smo od Društva u skladu etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Crnoj Gori i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s tim zahtjevima (IFAC-ov Etički kodeks za profesionalne računovođe, 2018, ISRCC/SRRS, kao i: Međunarodni etički kodeks za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde nezavisnosti – International Ethics Standards Board for Accountants: International Code of Ethics for Professional Accountants(including International Independence Standards, Final Pronouncement April 2018)). Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili adekvatni, dovoljni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Odgovornosti menadžmenta i onih koji su zaduženi za upravljanje za finansijske izvještaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izvještaja i godišnjeg izvještaja menadžmenta u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore, kao i za interne kontrole za koje rukovodstvo smatra da su neophodne za sastavljanje finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajno pogrešno prikazivanje nastalo uslijed pravne greške ili greške.

U sastavljanju finansijskih izvještaja, menadžment je odgovoran za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem sa aspekta vremenski neograničenog nastavka poslovanja, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korišćenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako menadžment ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za monitoring procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo Društvo.

Revizorove odgovornosti za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su da steknemo razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati revizorov izvještaj koji uključuje naše mišljenje.

Razumno uvjerenje je viši nivo revizorskog uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati

uslijed prijevare ili greške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomске odluke korisnika donete na osnovi tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne procjene i održavamo profesionalni skepticizam tokom procesa revizije i izvještavanja. Mi takođe:

- prepoznajemo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, zbog prijevare ili greške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorene, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola Društva.
- ocjenjujemo primjerenošć korišćenih računovodstvenih politika i razumnost-zasnovanost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je kreirao menadžment.
- zaključujemo o primjerenošći načina na koji menadžment koristi računovodstvene osnove zasnovane na vremenskoj neograničenosti nastavka poslovanja i, bazirano na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome da li postoji značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu kreirati značajnu sumnju u sposobnost društva da nastavi s poslovanjem na osnovu koncepta vremenski neograničenog nastavka poslovanja. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem revizorskem izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modifikujemo naše mišljenje. Naši zaključci se baziraju na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prouzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja prema konceptu vremenski neograničenog nastavka poslovanja.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Ključna revizorska pitanja

Ključna revizorska pitanja su pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izvještaja za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2023. godine. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih izvještaja u cijelini i u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nismo iznijeli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima. Za pitanje u nastavku, opis načina na koji je naša revizija rješila pitanje dat je u tom kontekstu.

Ispunili smo odgovornosti definisane u dijelu revizorskog mišljenja Revizorove odgovornosti za reviziju finansijskih izvještaja, uključujući ključna revizorska pitanja. Kao rezultat toga, usluge revizije su obuhvatile određene procedure koje imaju za cilj da odgovore našoj procjeni rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u konsolidovanim finansijskim izvještajima. Rezultati revizorskih procedura, uključujući i procedure sprovedene u cilju rješavanja pitanja čine osnovu za naše revizorsko mišljenje na prateće finansijske izvještaje.

Identifikovana ključna revizorska pitanja:

- Procjena neodređenog nastavka poslovanja
- Odnosi se na napomene uz finansijske iskaze koje obuhvataju obrtna sredstva: 4.9. Zalihe, 4.10. Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja, 4.11. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
- Uloga informacionih tehnologija u finansijskom izvještavanju

Vrednovanje zaliha (ukupna gotova roba i proizvodnja u toku je iznosila 40345905 Evra)	
Odnosi se na napomene uz finansijske iskaze koje obuhvataju obrtna sredstva: 4.9. Zalihe, 4.10. Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja, 4.11. Gotovina i gotovinski ekvivalenti	
Ključno revizorsko pitanje	Kako smo se bavili pitanjem u našoj reviziji
<p>Vrednovanje zaliha gotove robe i proizvodnje u toku je ključno revizorsko pitanje jer smo trebali da razmotrimo procjene i prosuđivanja Plantaža. To je uključivali inherentne subjektivne procjene i predviđanje kretanja tražnje i procjenjivanje prodajnih tržišnih cijena. Fokusirali smo naš rad na modelu vrednovanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vremenski period u kome je se ubrano grožde pretvara iz proizvodnje u toku u flaširano vino spremno za prodaju (period držanja zaliha) koji se može kretati od broja godina zavisno od varijeteta i tipova vina; i • predviđanja tražnje i tržišnih prodajnih cijena, koje mogu tokom vrijemena držanja zaliha značajno fluktuirati na što mogu uticati trendovi globalne industrije vina, uključujući značajne fluktuacije u tražnji i ponudi i ostale faktore rizika koje utiču na poljoprivrednu proizvodnju. <p>Prethodno navedeni faktori utiču na sposobnost Plantaža da utvrde najvjerojatnije tržišne uslove na procijenjeni datum prodaje. Ključni finansijski indikator vrijednosti zaliha pri procjeni rizika, uključujući gotove proizvode i proizvodnju u toku u periodu držanja zaliha, identificuje sadašnje nivoje i strukturu zaliha koje se sporo obrću u zastarjeli zalihi. To mogu biti signalne naznake značajnih promjena u karakteristikama obrazaca kretanja strukture tražnje ili potencijalnih pitanja previšokih nivoa zaliha iznad nivoa projektovane tražnje što može uticati na predviđene cijene,</p>	<p>Naše procedure su uključile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • testiranje ključnih internih kontrola Plantaža sa ciljem identifikovanja robe sa sporim koeficijentom obrta i zastarem proizvodima, koje bi ako postoje, mogle ukazivati na pitanja vrednovanja proizvodnje u toku i gotovih proizvoda; • testiranja modela vrednovanja zaliha na kraju godine, posebno metoda vrednovanja proizvodnje u toku i gotovih proizvoda „vrijednost pri riziku“ (npr., slučajeva u kojima bi troškovi mogli biti potencijalno viši od procijenjene neto ostvarive vrijednosti u trenutku prodaje). Razmotrili smo planove prodaje, izvještaje o držanju zaliha, i ishode procesa koji su koristile Plantaže da identifikuju zalihe koje se sporo kreću i zastarele zalihe. U revizorskem uzorku vrijednosti zaliha „pri riziku“ mi smo: • procjenjivali vrijednost zaliha u okviru strategije brenda Plantaža i planova zaliha radi ocjene konzistentnosti; • procijenili smo akcione planove koji su korišćenu u funkciji ublažavanja rizika da će određena vina biti prodavana ispod troškova i olakšavanja-pospješivanja prodaje držanih zaliha sa potencijalnim rizikom iznad troškova; • procijenili uticaj akcija koje su preduzeli tokom 2023. godine da ublaže rizik da će vina biti prodavana ispod troškova. • procijenili integritet korišćenih metoda za vrednovanje zaliha, uključujući matematičku tačnost osnovnih formula za kalkulacije;

	<ul style="list-style-type: none"> • lično prisustvovali ciklusima prebrojavanja zaliha na kraju godine na značajnim lokacijama; • sproveli smo kontinuirani monitoring procesa popisa zaliha, od korišćenje uputstava, obuke osoblja, implementacije samog popisa i načina evidentiranja faza popisa uključiv finalnu; • procijenili smo tačnost zaliha koje se sporo kreću – spori koeficijent obrta i rezervisanja po toj osnovi za prethodne perioda sa ciljem procjene tačnosti procesa vrednovanja koji su koristile Plantaže; • procijenili metodologije vrednovanja i objelodanjivanja koje koriste Plantaže u vrednovanju zaliha u odnosu na zahtjeve relevantnih računovodstvenih standarda.
--	--

Procjena neodređenog nastavka poslovanja	
Odnosi se na integralni finansijski izvještaj za 2023. godinu	
Ključno revizorsko pitanje	Kako smo se bavili pitanjem u našoj reviziji
<p>Za revizorski izveštaj, ključna pitanja koja se odnose na nastavak poslovanja (<i>going concern</i>) su od suštinskog značaja za procjenu sposobnosti preduzeća da nastavi poslovanje u doglednoj budućnosti. Slijede odabrani elementi ovog ključnog pitanja:</p> <p>1. <i>Finansijska stabilnost:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Da li preduzeće ima dovoljno likvidnih sredstava za pokrivanje svojih tekućih obaveza? • Kako izgledaju trendovi prihoda i rashoda u posljednjih nekoliko godina? • Da li postoje značajni dugovi koji dolaze na naplatu u narednom periodu? <p>2. <i>Profitabilnost:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Da li je preduzeće ostvarivalo profit u prethodnim periodima? • Kakve su projekcije profitabilnosti za naredni period? • Da li postoje neizvjesnosti ili rizici koji bi mogli značajno uticati na profitabilnost? 	<p>Kako smo se bavili pitanjem u našoj reviziji</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kao što je objelodanjeno u <i>Napomeni uz finansijske iskaze</i>, tačka 2: OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, Plantaže podležu određenom broju regulatornih zahtjeva kao i zahtjeva koji se odnose na izvještavanja na Montenegro berzi, koji su ključna determinanta sposobnosti Plantaže da nastave sa unaprijed neograničenim poslovanjem. • Navedenim pitanjima smo bavili tako što su nam pomogla nam pomogla da procijenimo da li postoji značajna neizvjesnost u vezi sa sposobnošću preduzeća da nastavi poslovanje. • Identifikovali smo potencijalne rizike na osnovu metodologije finansijske analitike metode integralnih finansijskih indikatora AICPA koja je identična standardima IFAC, sa ciljem da se identifikuju potencijalni rizici, na koje smo kao revizori obratili posebnu pažnju na prikupljanje i atestiranje dodatnih informacija i dokaza kako bi formirao

3. Novčani tok:

- Da li preduzeće generiše pozitivan operativni novčani tok?
- Da li postoje poteškoće u prikupljanju potraživanja od kupaca?
- Kako preduzeće planira da finansira svoje operacije u budućnosti?

4. Dugoročne obaveze:

- Da li preduzeće može servisirati svoje dugoročne obaveze?
- Da li postoji potreba za refinansiranjem postojećih dugova?
- Kakvi su uslovi kreditiranja i da li su povoljni za preduzeće?

5. Tržišni uslovi i konkurenca:

- Da li postoje promjene na tržištu koje bi mogle negativno uticati na poslovanje?
- Kako se preduzeće nosi sa konkurencijom i inovacijama u industriji?

6. Pravni i regulatorni rizici:

- Da li preduzeće ima tekuće ili potencijalne pravne sporove koji bi mogli uticati na nastavak poslovanja?
- Da li postoje promjene u regulatornom okruženju koje bi mogле uticati na poslovanje preduzeća?

7. Upravljanje i strategija:

- Kakva je strategija uprave za održavanje i unapređenje poslovanja?
- Da li postoji plan za restrukturiranje ili optimizaciju poslovanja?
- Kakva je efikasnost menadžmenta u sprovođenju poslovnih strategija?

8. Spoljni faktori:

- Da li postoje makroekonomski faktori koji mogu ugroziti poslovanje (npr. ekomska recesija, promjene kamatnih stopa)?
- Kako globalni događaji (npr. pandemije, političke nestabilnosti) utiču na preduzeće?

mišljenje o nastavku poslovanja preduzeća, što smo implementirali u procesu identifikovanja relevantnih računa i metoda testiranja transakcija na bazi testova statističkih slučajnih uzoraka.

- Identifikovali smo da je najznačajnija pretpostavka u procjeni sposobnosti Plantaža da nastave sa neograničenim poslovanjem bila očekivana buduća profitabilnost [značajne komponente grupe finansijskih indikatora profitabilnosti], kao ključna determinanta predviđene kapitalne pozicije Plantaža kao kotiranog društva emitenta na Montex berzi. Proračuni koji podržavaju procjenu zahtijevaju od menadžmenta da donosi vlastite procjene i predviđanja i takođe zahtijevaju prilagođavanje brojčanih iznosa u finansijskim izvještajima kako bi odražavali regulatorne zahtjeve propisane primjenljivog regulatornog okvira u Crnoj Gori.
- Obračuni su zasnovani na procjenama budućih finansijskih performansi i od suštinskog su značaja za procjenu podobnosti osnova usvojene za sastavljanje finansijskih izvještaja. Stoga smo uložili značajne napore u reviziji, uključujući vrijeme starijih članova našeg revizorskog tima, u procjeni prikladnosti ove pretpostavke.

Uloga informacionih tehnologija u finansijskom izvještavanju	
Odnosi se na integralni finansijski izvještaj za 2023. godinu	
Ključno revizorsko pitanje	Kako smo se bavili pitanjem u našoj reviziji
<p>Uloga informacionih tehnologije jeste prožimajuće ključno revizorsko pitanje koje se odnosi na integralni i sveobuhvatni ciklus i kvalitet finansijskog izvještavanja za 2023. godinu. Naš rad smo fokusirali na sljedeće aspekte i to posebno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plantažama nedostaju u pojedinačnim segmentima specifične procedure koje su komplementarne i dodatna razrada računovodstvenih politika • Za manji dio poslovanja ekonomsko finansijske službe moguće je razmotriti kreiranje i usvajanje dodatnih pravilnika • Ne postoji dokumentacija interne revizije i kontrole rizika po pitanju nadzora ekonomsko finansijske službe • Postoji jedinstven sistem evidentiranja kroz softvere, ali nisu uvezani sistem pomoćnih programa. • Uočen je nedostatak preciznih procedura, dokumenata i rokova između sektora poslovanja društva (vremenski plan-hodogram tokova informacija odluka i dokumentacije). 	<p>Eksterna redovna revizija finansijskih iskaza Plantaže za 2023., ne sadrži, te nije sa fokusom i odgovornošću za atestiranje internih kontrola i u sferi revizije informacionih sistema (IT), što nije bio predmet našeg ugovornog angažovanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na osnovu sprovedenih revizorskih procedura, utvrđeno je da postoji potencijalna mogućnost greške u finansijsko ekonomskom sektoru u fazama manuelnog unosa i posebno prijenosa podataka. • Detektovali smo nedostatak pojedinačnih procedura IT procesa u ciklusu finansijskog izvještavanja između sektora. Istimemo da u tom postupku nismo utvrdili veće materijalne greške. • Značajno je da informacione tehnologije ne pružaju podršku procesu kvalitetnog i blagovremenog finansijskog izvještavanja i to: <ul style="list-style-type: none"> - nedostaje automatizacije prikupljanja podataka i mikro finansijske analize kao podrške procesu poslovnog odlučivanja u realnom vrijemenu; - nerazvijen i fragmentiran informacioni sistem ne pruža mogućnost integracije vještačke inteligencije i mašinskog učenja, što je praktično imperativ za industriju vina i perspektive opstanka i razvoja; - uvođenje integralnog sistema IT omogućavaće korišćenje savremenih pristupa regulatorne usaglašenosti, koja je kompleksna i multidisciplinarna za Plantaže, pri čemu će zahtjevi usaglašenosti rasti eksponencijalno sa pristupom u EU.



**CATTARO
AUDIT d.o.o.**

Podgorica, 31. maj 2024. godine



Goran Strahinja, ovlašćeni revizor
Principal-Partner, Izvršni direktor
SFAI Montenegro d.o.o., Podgorica



Radovan Samardžić, ovlašćeni revizor
Direktor
Cattaro Audit d.o.o., Kotor

**Goran
Strahinja**

Digitally signed by
Goran Strahinja
Date: 2024.05.31
07:56:49 +02'00'

IZVJEŠTAJ O GODIŠnjEM IZVJEŠTAJU MENADŽMENTA

Naše mišljenje na finansijske izvještaje ne obuhvata godišnji izvještaj menadžmenta za 2023. godinu.

U vezi sa revizijom predmetnih finansijskih izvještaja, naša odgovornost je da pročitamo godišnji izvještaj menadžmenta i tako razmotrimo da li je godišnji izvještaj menadžmenta u materijalno značajnim aspektima stawkama konzistentan sa informacijama u finansijskim izvještajima, sa našim znanjem stečenim tokom revizije, ili se pak čini da je, u materijalno značajnom pogledu, pogrešno prikazan.

U skladu sa zahtjevima Zakona o računovodstvu Crne Gore, takođe smo u obavezi da damo mišljenje da li je godišnji izvještaj menadžmenta sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore, i konzistentan sa informacijama sadržanim u finansijskim izvještajima.

Na osnovu procedura sprovedenih tokom revizije, po našem mišljenju, godišnji izvještaj menadžmenta je:

- sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore, i
- konzistentan sa informacijama sadržanim u finansijskim izvještajima.

Značajne karakteristike menadžment izvještaja u 2023:

- U izvještaju menadžmenta Plantaže ad Podgorica za 2023. godinu informacije namijenjene internim i eksternim korisnicima su posebno dizajnirane za potrebe top menadžmenta i srednjih i nižih nivoa menadžmenta.
- Izvještaj pruža dodatne mogućnosti uvida u poslovanje i performanse Društva u 2023. sa sagledavanjem poslovnih perspektiva i kontinuiteta razvoja poslovanja u 2024. godini.
- U izvještaju su prezentirane poslovne informacije za različite potrebe eksternih korisnika finansijskih informacija, posebno sa aspekta implementacije poslovne i operativne strategije i potreba monitoringa poslovnih procesa.
- Izveštaj pruža značajnu informacionu podršku bliskom praćenju poslovnih performansi i mogućnost predviđanja budućeg poslovanja.
- Informacije su efikasno povezane sa podacima, grafički razuđeno prezentirane, pri čemu sadrže značajne inicijalne elemente integrisanog izvještavanja.

Dodatno, na osnovu znanja o poslovanju društva i njegovom poslovnom okruženju, stečenom tokom obavljanja revizije, nismo uočili materijalno značajne pogrešne prikaze u godišnjem izvještaju menadžmenta.

Podgorica, 31. maj 2024. godine



**Goran
Strahinja**

Digitally signed by
Goran Strahinja
Date: 2024.05.31
07:58:39 +02'00'

BILANS USPJEHA OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2023. GODINE (EUR)

Pozicija	Napo-mena	Tekuća godina	Prethodna godina
1. Prihodi od prodaje - neto prihod	17	29.208.828	24.689.706
2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	18	-2.092.564	-5.575.917
3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	19	239.502	21.754
4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	20	3.181.439	3.440.994
a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja		115.980	1.736.977
b) Ostali prihodi iz poslovanja		3.032.405	1.659.905
c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklajivanja imovine		33.054	44.112
5. Troškovi poslovanja (209+210+210a)	21	21.342.282	19.462.844
a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala		12.953.141	10.136.081
b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)		3.781.178	3.975.006
c) Amortizacija		4.607.963	5.351.757
6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	22	11.370.309	10.121.836
a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi		8.651.780	7.805.063
b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)		2.718.529	2.316.773
1/ Troškovi poreza		445.818	243.783
2/ Troškovi doprinosa za penzije			
3/ Troškovi doprinosa		2.272.711	2.072.990
7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklajivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	23	440.180	387.379
a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklajivanja stalne imovine (osim finansijske)		747	191.748
b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklajivanja obrtne imovine (osim finansijske)		439.433	195.631
8. Ostali rashodi iz poslovanja	24	1.142.215	1.794.928
I. Poslovni rezultat (201+202+203+204+208-211-217-220)		-3.757.781	-9.190.450
9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)			
a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica			
b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica			
c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica			
10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)	25	31.968	19.420
a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica			
b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica			
c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica		31.968	19.420
11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	26	1.802	23
a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica			
b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica			
c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica		1.802	23
12. Vrijednosno usklajivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236)		-40.361	-281.587
a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklajivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine			
b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklajivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine		40.361	281.587

PLANTAŽE AD PODGORICA

13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	27	1.239.474	1.407.507
a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima			
b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima			
c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima		1.239.474	1.407.507
II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)		-1.246.065	-1.669.651
III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)		-5.003.846	-10.860.101
IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno			
V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)		-5.003.846	-10.860.101
14. Poreski rashod perioda (246+247)		923.112	2.133.779
1. Tekući porez na dobit		249.272	118.066
2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda		673.840	2.015.713
15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)		-5.926.958	-12.993.880
VI. Bruto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom / (250 do 257)			
1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava			
2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja			
3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala			
4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada			
5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva			
6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje			
7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine			
8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka			
VII. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda u vezi sa drugim stavkama rezultata /povezanim sa kapitalom/			
VIII. Neto rezultat drugih stavki rezultata povezanih sa kapitalom/ (249-258)			
IX. Neto sveobuhvatni rezultat (248+259)		-5.926.958	-12.993.880
X. Zarada po akciji			
1. Osnovna zarada po akciji			
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji			
XI. Neto rezultat koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica			
XII. Neto rezultat koji pripada učešćima koji ne obezbeđuju kontrolu			

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih izvještaja

Odgovorno lice



BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2023. GODINE (EUR)

Pozicija	Napo-mena	Tekuća godina	Prethodna godina
AKTIVA			
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL			
B. STALNA IMOVINA (003+008+016)		400.577.983	405.028.881
I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	1	10.707	10.056
1. Ulaganje u razvoj			
2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja		10.707	10.056
3. Goodwill			
4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi			
II. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	2	398.867.767	403.153.875
1. Zemljište i objekti		364.654.526	366.391.059
2. Postrojenja i oprema		13.809.214	15.600.367
3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)		19.505.378	20.648.186
3.1. Investicione nekretnine			
3.2. Biloška sredstva		19.423.647	20.565.725
3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva		81.731	82.461
4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi		898.649	514.263
III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	3	1.699.509	1.864.950
1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica		1.648.434	1.646.683
2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima			
3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)		12.237	24.076
4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)			
5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća			
6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti)			
7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja		38.838	194.191
C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	4	1.015.521	1.195.856
D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)		46.372.787	50.360.625
I. ZALIHE (027 do 030)	5	40.345.905	42.824.372
1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)		3.890.165	4.441.113
2. Nedovršena proizvodnja		31.845.776	34.071.896
3. Gotovi proizvodi i roba		4.422.941	4.244.452
4. Dati avansi		187.023	66.911
II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)		5.751.286	7.157.077
1. Potraživanja od kupaca		4.446.899	5.454.237
2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica			
3. Potraživanja od ostalih povezanih lica			
4. Ostala potraživanja (036+037+038)		1.304.387	1.702.840
4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit			
4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost			
4.3. Ostala nepomenuta potraživanja		1.304.387	1.702.840
III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	7	155.352	155.352
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovaju			
2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli			
3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani		155.352	155.352
IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	8	120.244	223.824
V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO			
E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	9	24.895	24.331
F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)		447.991.186	456.609.693
PASIVA			
A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)			
I. OSNOVNI KAPITAL	10	91.653.589	91.653.589
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL			
III. EMISIONA PREMIJA			
IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	11	322.238.297	323.515.128

PLANTAŽE AD PODGORICA

1. Zakonske rezerve			
2. Statutarne rezerve		6.082.937	6.296.295
3. Druge rezerve			
4. Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata		316.155.360	317.218.833
5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata			
VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	12	-46.188.492	-41.274.431
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina		12.001.462	10.988.566
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine			
3. Gubitak ranijih godina		52.262.997	39.269.117
4. Gubitak tekuće godine		5.926.957	12.993.880
VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU			
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	13	12.240.549	14.791.712
I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)		1.089.843	1.273.253
1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih		348.130	479.414
2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku			
3. Ostala dugoročna rezervisanja		741.713	793.839
II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)		11.150.706	13.518.459
1. Dugoročni krediti		11.023.718	13.446.199
2. Ostale dugoročne obaveze		126.988	72.260
C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	14	36.646.173	36.309.123
D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE			
E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	15	31.096.127	31.465.501
I KRATKOROČNA REZERVISANJA			
II KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137)		31.096.127	31.465.501
1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije			
2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija		7.368.050	8.624.334
3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		429.586	693.148
4. Obaveze prema dobavljačima		6.421.730	7.437.662
5. Obaveze po mjenicama			
6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima			
7. Obaveze prema ostalim povezanim licima			
8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)		16.876.761	14.710.357
8.1. Ostale obaveze iz poslovanja		13.375	8.812
8.2. Ostale kratkoročne obaveze		14.418.708	13.351.634
8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda		2.035.251	1.189.756
8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit		409.427	160.155
8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno			
F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	16	304.943	149.071
G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)		447.991.186	456.609.693

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih izvještaja

Odgovorno lice



**IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA
2023. GODINE (EUR)**

Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNICH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	31.175.133	27.762.095
1. Prodaja i primljeni avansi	27.499.245	25.507.757
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	708	69
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3.675.180	2.254.269
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	30.120.711	26.340.665
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	16.555.454	13.147.865
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	9.997.739	8.374.078
3. Plaćene kamate	1.189.572	1.010.199
4. Porez na dobitak		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	2.377.946	3.808.523
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	1.054.422	1.421.430
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	2.276.615	1.375.903
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	2.276.615	1.375.903
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja		
5. Primljene dividende		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	1.325.835	1.113.435
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	1.325.835	1.113.435
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	950.780	262.468
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	4.556.838	4.642.897
1. Uvećanje osnovnog kapitala		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	4.556.838	4.642.897
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	6.665.620	6.152.290
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	6.610.281	6.077.057
3. Finansijski lizing	54.596	74.448
4. Isplaćene dividende	743	785
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-2.108.782	-1.509.393
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	-103.580	174.505
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	223.824	49.320
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE		
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE		
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	120.244	223.825

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih izvještaja

Odgovorno lice



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2023. GODINE

Pozicija	Opis	Osnovni kapital/grupa 30 bez 309)	Ostali kapital/grupa 309)	Neuplaćeni i upisani kapital/grupa 31)	Emissionska prenija/trn 320)	Reserve/trn 321, 322)	Revalorizacione rezerve/grupa 33)	Neraspoređena dobit/grupa 34)	Gubitak (grupa 35)	Otkupljene sopstvene akcije i udjeli (rn 237)	Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8+9+10)
1.	Stanje na dan 01.01.2022. godine	91.653.589	0	0	0	6.435.433	317.376.377	10.499.772	39.269.117	0	386.696.054
2.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika										
3.	Korijovano početno stanje na dan 01.01.2022. godine (r.br. 1+2)	91.653.589	0	0	0	6.435.433	317.376.377	10.499.772	39.269.117	0	386.696.054
4.	Neto promjene u 2022. godini	0	0	0	0	-139.138	-157.545	488.794	12.993.880	0	-12.801.769
5.	Stanje na dan 31.12.2022. godine (r.br. 3+4)	91.653.589	0	0	0	6.296.295	317.218.832	10.988.566	52.262.997	0	373.894.285
6.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika										
7.	Korijovano početno stanje na dan 01.01.2023. godine (r.br. 5+6)	91.653.589	0	0	0	6.296.295	317.218.832	10.988.566	52.262.997	0	373.894.285
8.	Neto promjene u 2023. godini	0	0	0	0	-213.358	-1.063.473	1.012.896	5.926.957	0	-6.190.892
9.	Stanje na dan 31.12.2023. godine (r.br. 7+8)	91.653.589	0	0	0	6.082.937	316.155.359	12.001.462	58.189.954	0	367.703.393

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Odgovorno lice





“13. Jul - *Plantaze*” ad.
PODGORICA

«13. JUL - PLANTAŽE» AD PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE na 31. 12. 2023. godine



Podgorica, mart 2024. godine

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

SADRŽAJ

	Strana
Iskaz o finansijskoj poziciji (bilans stanja)	3-4
Iskaz o ukupnom rezultatu (bilans uspjeha)	5-6
Iskaz o tokovima gotovine	7
Iskaz o promjenama na kapitalu	7
Napomene uz finansijske iskaze	8-32

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

**ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/
 NA DAN 31. DECEMBRA 2023. GODINE**

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/
 na dan 31.12.2023 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznosi (€)		
				Tekuća godina	Kraće stanje 20. g.	Prethodna godina Početno stanje 20. g.
AKTIVA						
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001		0	0	0
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		400,577,982	405,028,881	0
01	I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003	1	10,707	10,056	0
010	1. Ulaganja u razvoj	004		0	0	0
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005		10,707	10,056	0
012	3. Goodwill	006		0	0	0
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007		0	0	0
	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008	2	398,867,767	403,153,875	0
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009		364,654,526	366,391,059	0
023	2. Postrojenja i oprema	010		13,809,214	15,600,367	0
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		19,505,378	20,548,186	0
024	3.1. Investicione nekretnine	012		0	0	0
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013		19,423,647	20,565,725	0
026 i 029	3.3. Ostala nepomenute materijalna stalna sredstva	014		81,731	82,461	0
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015		898,649	514,263	0
	III. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016	3	1,699,509	1,864,950	0
030, 039(dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017		1,648,434	1,646,683	0
033(dio), 039(dio)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018		0	0	0
031(dio), 032(dio), 039(dio)	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019		12,237	24,076	0
033(dio), 039(dio)	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020		0	0	0
031(dio), 032(dio)	5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021		0	0	0
032(dio), 034, 035, 036, 039(dio)	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrednosti)	022		0	0	0
038, 039(dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023		38,838	194,191	0
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024	4	1,015,521	1,195,856	0
	D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		46,372,788	50,360,625	0
	I. ZALIHE (027 do 030)	026	5	40,345,905	42,824,371	0
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027		3,890,165	4,441,113	0
11	2. Nedovršena proizvodnja	028		31,845,776	34,071,896	0
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029		4,422,941	4,244,452	0
15	4. Dati avansi	030		187,023	66,911	0
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031	6	5,751,286	7,157,077	0
202, 203, 209(dio)	1. Potraživanja od kupaca	032		4,446,899	5,454,237	0
200, 209(dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033		0	0	0
201, 209(dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034		0	0	0
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		1,304,387	1,702,840	0
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036		0	0	0
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037		0	0	0
21, 22, osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		1,304,387	1,702,840	0
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039	7	155,352	155,352	0
236(dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namenjeno trgovaju	040		0	0	0
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	041		0	0	0
23 osim 236(dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042		155,352	155,352	0
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043	8	120,244	223,824	0
04	V. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044		0	0	0
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045	9	24,895	24,331	0
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		447,991,186	456,609,693	0

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznosi (€)		
				Tekuća godina	Kraje stanje 20 g.	Početno stanje 20 g.
PASIVA						
	A. KAPITAL [102+103+104+105+111+116]	101		367,703,394	373,894,185	0
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	10	91,659,589	91,659,589	
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103		0	0	
320	III. EMISIONA PREMIJA	104		0	0	
	IV. REZERVE [106+107+108+109-110]	105	11	322,238,297	323,515,128	0
321	1. Zakonske rezerve	106		0	0	
322(dio)	2. Statutarne rezerve	107		6,082,937	6,296,295	
322(dio)	3. Druge rezerve	108		0	0	
330 i pot. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	4. Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109			316,155,360	317,218,833
dugov. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	110			0	0
	VI. NERASPOREDJENI DOBITAK IU GUBITAK [112+113-114-115]	111	12	-46,188,492	-41,274,431	0
340	1. Nerasporedeni dobitak ranijih godina	112		12,001,462	10,988,566	
341	2. Nerasporedeni dobitak tekuće godine	113		0	0	
350	3. Gubitak ranijih godina	114		52,262,997	39,269,117	
351	4. Gubitak tekuće godine	115		5,926,957	12,993,880	
	VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEDUJE KONTROLU	116		0	0	
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I	117	13	12,240,549	14,791,712	0
	DUGOROČNE OBAVEZE [119+122]	118		1,089,843	1,273,253	0
404(dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119		348,130	479,414	
400(dio)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120		0	0	
40, sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121		741,713	793,839	
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE [123+124]	122		11,150,706	13,518,459	0
414, 415	1. Dugoročni krediti	123		11,023,718	13,446,199	
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124		126,988	72,260	
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125	14	36,646,173	36,309,123	0
495(dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126		0	0	
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I	127	15	31,096,127	31,465,502	0
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	128		0	0	
	II KRATKOROČNE OBAVEZE [130 do 137]	129		31,096,127	31,465,502	0
422(dio), 423(dio), 424(dio), 425(dio), 426 i 429(dio)	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130		0	0	
422(dio), 423(dio), 424(dio), 425(dio) i 429(dio)	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131		7,368,050	8,624,334	
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132		429,586	693,148	
433, 434, 440 - 449	4. Obaveze prema dobavljačima	133		6,421,730	7,437,664	
439(dio)	5. Obaveze po meničicama	134		0	0	
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135		0	0	
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136		0	0	
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze [138 do 142]	137		16,876,761	14,710,357	0
439(dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138		13,375	8,812	
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139		14,418,708	13,351,634	
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		2,035,251	1,189,756	
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		409,427	160,155	
427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142		0	0	
490, 491, 494, 495(dio), 496, 497 i 499	F. PASIVA NA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143	16	304,943	149,071	0
	G. UKUPNA PASIVA [101+117+125+126+127+143]	144		447,991,186	456,609,693	0

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

ISKAZ O REZULTATU /BILANS USPJEHA/
 u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos (€)	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6	
60 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201	17	29,208,828	24,689,706
630 i 631	2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202	18	-2,092,564	-5,575,917
62	3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203	19	239,502	21,754
64 i 65	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204	20	3,181,439	3,440,993
67, 691 i 692	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		115,980	1,736,977
68, sem 683 i 685	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206			
	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog uskladivanja imovine	207		3,032,405	1,659,905
	5. Troškovi poslovanja (209+210)	208	21	33,054	44,112
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209		21,342,282	19,462,845
53, 54 (dio) i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		12,953,141	10,136,081
540	Amortizacija	210a		3,781,178	3,975,006
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211	22	11,370,309	10,121,836
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		8,651,780	7,805,063
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		2,718,529	2,316,773
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214		445,818	243,783
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215			
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216		2,272,711	2,072,990
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog uskladivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217	23	440,180	387,379
580, 581, 582, 589 (dio)	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog uskladivanja stalne imovine (osim finansijske)	218		747	191,747
584, 589 (dio)	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog uskladivanja obrtne imovine (osim finansijske)	219		439,433	195,631
57, 591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220	24	1,142,215	1,794,928
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		-3,757,782	-9,190,451
	9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	222			
660 (dio)	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223		0	0
661 (dio)	b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	224		0	0
669 (dio)	c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225		0	0
	10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamata, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)	226	25	31,968	19,420
660 (dio)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227		0	0
661 (dio)	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228		0	0
662 (dio), 663 (dio), 664 (dio), 669 (dio)	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229		31,968	19,420
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230	26	1,802	23
660 (dio)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231		0	0
661 (dio)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232		0	0
662 (dio), 663 (dio), 664 (dio), 669 (dio)	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233		1,802	23
	12. Vrijednosno uskladivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236)	234		-40,361	-281,587
683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog uskladivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235		0	0
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog uskladivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	236		40,361	281,587
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237	27	1,239,474	1,407,507
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238		0	0
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239		0	0
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240		1,239,474	1,407,507
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		-1,246,064	-1,669,651
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		-5,003,845	-10,860,102
690 - 590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243		0	0
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		-5,003,845	-10,860,102
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245		923,111	2,133,779
721	1. Tekući porez na dobit	246		249,272	118,066
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		673,840	2,015,713
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		-5,926,957	-12,993,881
	VI. NETO SVEOBUKVATNI REZULTAT (248+259)	250		-5,926,957	-12,993,881

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine

POZICIJA	Redni broj	Iznos (€)	
		Tekuća godina	Prethodna godina
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	31,175,132.59	27,762,094.76
1. Prodaja i primljeni avansi	302	27,499,244.89	25,507,757.10
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	707.80	68.72
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	3,675,179.90	2,254,268.94
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	30,120,710.29	26,340,665.11
1. Isplate dobavljačima i daci avansi	306	16,555,453.75	13,147,864.59
2. Zarade, naknade zaradi i ostali lični rashodi	307	9,997,738.65	8,374,078.43
3. Plaćene kamate	308	1,189,572.19	1,010,198.78
4. Porez na dobitak	309	0.00	0.00
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	2,377,945.70	3,808,523.31
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	1,054,422.30	1,421,429.65
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	2,276,614.80	1,375,903
1. Prodaja akcija i udjela	313	0.00	0.00
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	2,276,614.80	1,375,902.71
3. Ostali finansijski plasmani	315	0.00	0.00
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316	0.00	0.00
5. Primljene dividende	317	0.00	0.00
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	1,325,834.73	1,113,435.12
1. Kupovina akcija i udjela	319	0.00	0.00
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	1,325,834.73	1,113,435.12
3. Ostali finansijski plasmani	321	0.00	0.00
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	950,780.07	262,467.59
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	4,556,838.12	4,642,896.88
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324	0.00	0.00
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	325	4,556,838.12	4,642,896.88
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326	0.00	0.00
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	6,665,620.67	6,152,290.03
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328	0.00	0.00
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329	6,610,281.67	6,077,056.79
3. Finansijski lizing	330	54,595.96	74,448.02
4. Isplaćene dividende	331	743.04	785.22
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-2,108,782.55	-1,509,393.15
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-103,580.18	174,504.09
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	223,824.30	49,320.21
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335	0.00	0.00
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336	0.00	0.00
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	120,244.12	223,824.30

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01.2023 do 31.12.2023. godine

	OPIS	Red. br.	Osnovni kapital	Red. br.	Dostavi kapital	Red. br.	Neuplaćeni i upisani kapital	Red. br.	Emissionska premija	Red. br.	Razvare	Red. br.	Revalorizacije rezerve	Red. br.	Neraspoređena dobit	Red. br.	Gubljak	Red. br.	Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	Red. br.	Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9-10)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1.	Stanje na dan 31.12.2021. godine	406	91,653,589 414	0	423	0	432	0	441	6,435,433 450	317,376,377 459	10,499,772 468	39,269,117 477	0	0	486	386,696,054				
2.	Efekti retroaktivne ispravke materijalnih začasnih grešaka i promjena na činovodstvenih politika	406	0	415	0	424	0	433	0	442	0	451	0	460	0	469	0	478	0	487	0
3.	Korigovano početno stanje na dan 01.01.2022. godine (r.br. 1+2)	407	91,653,589 416	0	425	0	434	0	443	6,435,433 452	317,376,377 461	10,499,772 470	39,269,117 479	0	0	488	386,696,054				
4.	Neto promjene u 2022. godini	408	0	417	0	426	0	435	0	444	-139,138	453	-157,345	462	488,794	471	12,993,980	480	0	489	(12,801,769)
5.	Stanje na dan 31.12.2022. godine (r.br. 3+4)	409	91,653,589 418	0	427	0	436	0	445	6,296,295 484	317,218,833 463	10,988,566 472	52,262,997 481	0	0	490	373,894,285				
6.	Efekti retroaktivne ispravke materijalnih začasnih grešaka i promjena na činovodstvenih politika	406	0	415	0	424	0	433	0	442	0	451	0	460	0	469	0	478	0	487	0
7.	Korigovano početno stanje na dan 01.01.2023. godine (r.br. 5+6)	409	91,653,589 418	0	427	0	436	0	445	6,296,295 484	317,218,833 463	10,988,566 472	(52,262,997) 481	0	0	490	373,894,285				
8.	Neto promjene u 2023. godini	408	0	417	0	426	0	435	0	444	-213,358	453	-1,063,473	462	1,012,896	471	5,926,957	480	0	489	(6,190,891)
9.	Stanje na dan 30.12.2023. godine (r.br. 7+8)	409	91,653,589 418	0	427	0	436	0	445	6,082,937 454	316,155,360 463	12,001,462 472	(58,189,954) 481	0	0	490	367,703,394				

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2023. GODINE**

1. DJELATNOST

1.1. Pravni status

Akcionarsko društvo «13. JUL - PLANTAŽE», Podgorica (u daljem tekstu Društvo), registrovano je kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici 14. Avgusta 2002. godine u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, pod registracionim brojem 40000895.

1.2. Djelatnost

Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja, prerada i promet poljoprivrednih proizvoda, proizvodnja vina i žestokih pića, proizvodnja loznog i voćnog sadnog materijala, proizvodnja ribe i riblje mlađi (kalifornijska pastrmka), ugostiteljstvo i trgovina.

Na dan 31. decembra 2023. godine Društvo ima prosječan broj od 637 zaposlenih radnika, odnosno na dan 31. decembra, 2022. godine drustvo je imalo prosječan broj od 627 zaposlenih radnika.

2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Finansijski iskazi za tekuću 2023. godinu su sastavljeni, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni list CG", br. 145/21) i Zakonom o reviziji ("Službeni list CG", br. 1/2017) i drugim računovodstvenim propisima koji se primjenjuju Crnoj Gori .

Na osnovu Zakona o računovodstvu i Zakonom o reviziji, pravna lica u Crnoj Gori su u obavezi da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i procjenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i objelodanjivanje finansijskih izvještaja vrše u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumijeva Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih iskaza ("Okvir"), Međunarodne računovodstvene standarde ("MRS"), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja ("MSFI") kao i tumačenja koja su sastavni dio standarda.

Dodatno, finansijski izvještaji su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica (Sl.list CG br. 013/22) koji odstupa od zahtjeva u skladu sa MRS1-Prikazivanje finansijskih izvještaja.

Finansijski iskazi su sastavljeni na osnovu načela stalnosti poslovanja, što prepostavlja relativno stabilne uslove privređivanja, odnosno da stanje u privredi i društvu i buduće mjere ekonomske i monetarne politike neće imati značajan i negativan uticaj na budući finansijski položaj i rezultate poslovanja Društva.

Obračunski osnov za pripremu ovih finansijskih iskaza čini nastanak poslovnih događaja, osim za informacije koje se koriste za Iskaze o tokovima gotovine.

Podaci u Finansijskim izvjestajima iskazani su u eurima.

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

3. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH ISKAZA

3.1. Izjava o usklađenosti

Društvo je sastavilo finansijske iskaze u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore (Službeni list CG, br.145/21 od 31.12.2021 god.), koji zahtijeva da finansijski iskazi budu pripremljeni u skladu sa svim prevodima Međunarodnih Standarda Finansijskog Izvještavanja (MSFI), odnosno na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) u Crnoj Gori (Službeni list RCG 69/2002).

3.2. Pravila procjenjivanja

Finansijski iskazi sastavljeni su u skladu sa načelom istorijskog troška, osim ukoliko je specifično navedena primjena fer vrijednosti.

3.3. Zvanična valuta iskaza

Finansijski iskazi su prikazani u Evropskoj Valuti (EUR, €) koja predstavlja funkcionalnu valutu Društva, a sve vrijednosti su zaokružene na najbliži broj, osim ako nije drugačije naznačeno.

3.4. Načelo stalnosti poslovanja

Finansijski iskazi su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja koji podrazumijeva da će Društvo nastaviti sa poslovanjem u doglednoj budućnosti.

3.5. Uporedni podaci

Uporedni podaci, odnosno početna stanja predstavljaju podatke sadržane u finansijskim iskazima za 2022. godinu.

4. GLAVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Osnovne računovodstvene politike primjenjene za sastavljanje ovih finansijskih iskaza navedene su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno primjenjene na sve prikazane godine, osim ako nije drugačije naznačeno.

U nastavku dajemo pregled najvažnijih primjenjenih računovodstvenih politika, za bolje razumijevanje i ocjenu finansijskih iskaza, kako slijedi:

4.1. Prihodi od prodaje

Prihod se priznaje kada nema značajne neizvjesnosti u pogledu naplativosti obračunatih prihoda od prodaje. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su iskazani po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popuste i odobrenja.

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

Definicija prihoda uključuje i prihode i dobitke. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga se priznaju u Iskazu o ukupnom rezultatu (bilans uspjeha), kada svi rizici i koristi koji proističu iz vlasništva

pređu na kupca. Prihodi od izvršenja usluga se priznaju srazmjerno stepenu završetka transakcije na dan bilansa.

Prihodi obuhvataju prihode od uobičajenih aktivnosti Društva i dobitke. Prihodi od uobičajenih aktivnosti su prihodi od prodaje proizvoda i usluga, a evidentiraju se nakon izvršene prodaje proizvoda i usluga. Prihod se iskazuju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za PDV i eventualne popuste.

Društvo ostvaruje prihode od prodaje iz svog proizvodnog programa - vina, rakije, grožđa, breskve kajsije, loznih kalemova, ribe, maslinovog ulja, nara, maloprodaje i ugostiteljskih usluga.

Prihodi od izvršenih usluga su priznati u bilansu uspjeha u skladu sa nivoom dovršenosti transakcije na dan bilansiranja. Nivo dovršenosti transakcije se procjenjuje na bazi pregleda izvršenog posla.

Prihod od kamata se priznaje na vremenski proporcionalnoj osnovi primjenom metode efektivne kamatne stope.

4.2. Ostali poslovni prihodi

Ostali poslovni prihodi uključuju prihode od zakupnina, prihode od naplate otpisanih potrazivanja i prihode od smanjenja obaveza iz ranijih godina.

4.3. Poslovni rashodi

Rashodi pretstavljaju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Društva.

Troškovi koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Društva uključuju troškove vezane za nabavku materijala za proizvodnju - zaštitnih sredstava, djubriva, enoloških sredstava, repro materijala-flaša, čepova, etiketa, kartonske ambalaže, alu kapica, održavanje sredstava rada, kao i za druge poslovne rashode (troškovi bruto zarada i ostali lični rashodi, amortizacija, nematerijalni troškovi i ostali troškovi).

Rashodi uključuju rashode koji se pojavljuju u toku uobičajenih aktivnosti Društva (nabavna vrijednost prodane robe, troškovi materijala, goriva i energije, troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi zaposlenih, amortizacija i ostali poslovni rashodi), kao i gubitke (prodaje materijala, prodaje osnovnih sredstava i drugi gubici). Gubici nastali otuđivanjem i rashodovanjem sredstava utvrđuju se kao razlika između ostvarene podajne cijene i neto sadašnje vrijednosti sredstva i prikazuju u Iskazu o ukupnom rezultatu (bilans uspjeha).

4.4. Troškovi zarada

Troškove zarada čine troškovi neto zarada, poreza i doprinosa, naknade članovima Odbora direktora, naknade članovima Revizorskog odbora, troškovi otpremnina i ostala primanja zaposlenih.

Društvo obračunava i plaća doprinose za penzijsko osiguranje i doprinose za osiguranje od nezaposlenosti, po stopama utvrđenim zakonom, na bazi bruto zarade zaposlenih. Troškovi doprinosa priznaju se u bilansu uspjeha u istom periodu kada i troškovi zarada na koje se odnose.

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

4.5. Ostali poslovni rashodi

Troškovi održavanja, popravki i zamjene evidentiraju se u bilansu uspjeha u trenutku kada nastanu. Troškovi rekonstrukcije i unapređenja, koji mijenjaju kapacitet ili svrhu stalnih sredstava dodaju se na vrijednost stalnih sredstava.

Ostali prihodi i rashodi priznaju se po principu razgraničenja.

4.6. Amortizacija

Amortizacija je obračunata proporcionalnom metodom tako što se nabavna ili revalorizovana vrijednost stalnih materijalnih sredstava amortizuje u jednakim godišnjim iznosima tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja. Amortizacija u računovodstvene svrhe je obračunata kako slijedi:

Glavne sredstava grupe	Procijenjeni vijek trajanja	Stopa amortizacije (%)	Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)
Gradjevinski objekti	33-100	1-3	5
Oprema	3-50	2-30	15 i 20
Zasadi vinove loze	13-59	1,7-7,5	15
Zasadi breskve	15-33	3-6,5	15
Osnovno stado	5-10	10-20	30

Amortizacija za poreske svrhe obračunata je na osnovu Pravilnika o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije (Sl. List RCG br.28/2002), kao i Zakona o porezu na dobit pravnih lica lica (»Sl. list RCG«. br. 65/01, 12/02, 80/04, 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 06/13, 55/16, 146/21).

4.7. Nematerijalna imovina

Nematerijalnu imovinu Društva čine licence i računarski softver.

Nematerijalna ulaganja inicijalno se priznaju po nabavnoj vrijednosti ili po cijeni koštanja.

4.8. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema se početno priznaju po nabavnoj vrijednosti ili cijeni koštanja. Nabavna vrijednost uključuje izdatke direktno pripisive nabavljenom sredstvu.

Pozicije nekretnina, postrojenja i opreme obuhvataju materijalne stavke koje se drže za korišćenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci roba i usluga, za iznajmljivanje ili u administrativne svrhe i za one koje će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda. Kod početnog priznavanja iskazuju se po nabavnoj vrijednosti. Nabavna vrijednost (cijena koštanja) je formirana kao fakturna vrijednost uvećana za troškove nastale do stavljanja sredstva u upotrebu osim vrijednosti poreza na dodatu vrijednost.

Nakon početnog priznavanja nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrijednosti umanjoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitaka po osnovu obezvrijedeњa.

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

Mjerenje naknadnog ulaganja u već priznata sredstva radi produženja vijeka upotrebe ili povećanja kapaciteta od kojih se očekuje buduća ekonomska korist iznad prvobitno procijenjene za ta sredstva, vrši se po nabavnoj vrijednosti. Naknadno ulaganje utvrđeno na ovaj način uvećava vrijednost sredstva (osnovicu za amortizaciju). Ostali naknadni izdaci terete rashode perioda kao što je tekuće održavanje.

Ukoliko knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od tržišne vrijednosti, u skladu sa MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema, procjena se vrši po poštenoj vrijednosti. Pozitivni efekti procjene evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve. Negativni efekti procjene smanjuju revalorizacionu rezervu, a ako revalorizaciona rezerva ne postoji, negativni efekti procjene terete rashode obezvredjenja.

Naknadni izdaci kojima se mijenja kapacitet ili vijek trajanja ili se očekuje da će Društvo u budućnosti imati ekonomskih koristi od tog sredstva, i ako se njegova vrijednost može pouzdano izmjeriti, iskazuju se kao povećanje vrijednosti osnovnog sredstva.

Alat i inventar se raspoređuju kao sredstvo ako im je vijek upotrebe duži od jedne godine, odnosno ako se kalkulativno otpisuju.

Zemljište se ne amortizuje.

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se primjenom proporcionalne metode kako bi se rasporedila njihova nabavna ili revalorizovana vrijednost do njihove rezidualne vrijednosti, tokom procijenjenog vijeka upotrebe.

Procijenjeni korisni vijek upotrebe pojedinih grupa sredstava i primijenjene stope amortizacije korišćene su pri obračunu amortizacije za 2023.

Nekretnine, postrojenja i oprema isknjižavaju se iz evidencije po otuđenju ili kada se ne očekuju buduće ekonomske koristi od upotrebe ili otuđenja tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa osnovnog sredstva (kao razlika između neto prodajne vrijednosti i neto knjigovodstvene vrijednosti) priznaju se u bilansu uspjeha odgovarajućeg perioda.

4.9. Zalihe

Zalihe obuhvataju materijal, rezervne djelove, alat i inventar koji su nabavljeni i drže se radi korišćenja u toku rada, nedovršenu proizvodnju, gotove proizvode i robu u prometu na malo.

Vrijednost zaliha rinfuza i gotovih proizvoda iskazuje se po cijeni koštanja ili po neto prodajnoj vrijednosti, u zavisnosti od toga koja je niža. Vrijednost proizvodnje u toku i gotovih proizvoda uključuje sve direktnе troškove proizvodnje, kao i odgovarajući dio troškova pogonske režije.

Zalihe robe evidentiraju se po nabavnim cijenama. Obračun troškova zaliha robe, koje se drže za prodaju, vrši se po metodu prosječne cijene.

Ispravka vrijednosti zaliha, u slučajevima kada se ocjeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost, vrši se na teret rashoda. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima, otpisuju se.

Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrijednosti umanjene za PDV gdje je moguće.

Troškovi materijala se evidentiraju po metodu prosječne ponderisane cijene.

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

Za obračun cijene koštanja rinfuz vina i gotovih proizvoda za 2023. godinu korišćena su sledeća dokumenta:

- Pravilnik o metodologiji obračuna cijene koštanja kompanije „13. jul – Plantaže“ a.d.
- Uputstvo za obračun cijene koštanja kompanije „13. jul – Plantaže“ a.d.
- Izvodi iz pravilnika, uputstva i MRS2.

U cijenu koštanja ušli su troškovi na nivou RJ Vinogradarstvo, koje uključuje sve troškove kalendarske godine zaključno sa 31.10.2023. kao i nedovršenu proizvodnju iz prethodne godine koju čine troškovi za period 01.11.-31.12. prethodne godine.

Troškove se raspoređuju proporcionalno učešću površine određenih sorti u ukupnoj površini vinskog i stonog grožđa, na taj način se dobiju troškove za svaku sortu pojedinačno. Ovi troškovi su polazna osnova za izvođenje troškova pojedinačnih vina, na osnovu zapisnika RJ Prerada, a na osnovu učešća svake sorte grožđa u konkretnom vinu.

U cijenu koštanja vina ulaze još i troškovi održavanja za kalendarsku 2023. godinu raspoređeni u zavisnosti od mjesta troška, koji se odnose na RJ Vinogradarstvo i RJ prerada, kao i troškovi održavanja i čuvanja vina kojima su dodati i troškovi enoloških sredstava za tu kalendarsku godinu.

4.10. Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

Potraživanja od kupaca se evidentiraju i vrednuju u visini faktурne vrijednosti umanjene za ispravku vrijednosti za sumnjiva i sporna potraživanja.

4.10.1. Potraživanja

Potraživanja iz poslovnih odnosa iskazana su po njihovoj nominalnoj vrijednosti. Kod priznavanja potraživanja se polazi od koncepta vjerovatnosti da će buduća ekomska korist postojati. Kada je određeni stepen nenaplativosti izvjestan onda se vrši indirektno smanjenje ekomske koristi za procijenjeni očekivani iznos na teret ostalih poslovnih rashoda u Iskazu o ukupnom rezultatu (bilansu uspjeha). Objektivni dokaz umanjenja potraživanja može uključiti: značajnu finansijsku teškoću pravnog lica, kašnjenje ili propust u plaćanju ili kada postane vjerovatno da će dužnik otići pod stečaj ili finansijsku reorganizaciju.

4.10.2. Ispravka vrijednosti potraživanja

Kod priznavanja imovine se polazi od koncepta vjerovatnosti da će buduća ekomska korist, vezana za tu stavku, pricicati u Društvo. Kada je određeni stepen nenaplativosti izvjestan onda se vrši indirektno smanjenje ekomske koristi za procijenjeni očekivani iznos na teret rashoda u Iskazu o ukupnom rezultatu (bilans uspjeha). Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu prodaje vrši se na osnovu procjenjivanja naplativosti od strane rukovodstva Društva.

Rezervisanja za umanjenje vrijednosti potraživanja se utvrđuju kada postoji objektivan dokaz da Društvo neće biti u mogućnosti da naplati sve iznose koje potražuje u skladu sa prvobitnim uslovima. Knjigovodstvena vrijednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrijednosti, a iznos umanjenja se priznaje u bilansu uspjeha u okviru pozicije „Ostali rashodi“. Društvo vrši ispravku vrijednosti potraživanja od pravnih lica i potraživanja od građana ukoliko su ona starija od 365 dana. Kada se utvrdi da je potraživanje nenaplativo, otpisuje se na teret ispravke vrijednosti potraživanja.

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

Naknadna naplata iznosa koji je prethodno bio otpisan, iskazuje se u bilansu uspjeha u okviru „Ostalih prihoda“.

4.11. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti se iskazuju po nominalnoj vrijednosti.

U iskazima o tokovima gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumijevaju se gotovina u blagajni, depoziti po viđenju i novčana sredstva na računima kod poslovnih banaka i druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja.

5. Revalorizacione rezerve

Revalorizacione rezerve su formirane po osnovu efekata procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme koja je izvršena na dan 31.12.2021. kao i na 31.12.2022. godine.

Pozitivni efekti procjene vrijednosti po poštenoj (fer) vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme evidentiraju se u poslovnim knjigama Društva kao povećanje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme i revalorizacionih rezervi. Negativni efekti procjene vrijednosti evidentiraju se kao smanjenje vrijednost materijalne imovine na teret rashoda u Iskazu o ukupnom rezultatu (bilans uspjeha) nakon smanjenja do iznosa postojećih revalorizacionih rezervi koje se odnose na konkretno sredstvo.

Revalorizacione rezerve se ne mogu iskoristiti i raspodijeliti dok se sredstvo čijom procjenom su nastale na neki način ne otudi ili rashoduje.

U skladu sa MRS revalorizacione rezerve se ne mogu koristiti za povećanje osnovnog kapitala, niti u cijelini mogu služiti za pokriće gubitka osim onog dijela koji je realizovan i može se prenijeti na neraspoređenu dobit kao rezultat razlike po obračunu amortizacije revalorizovane i nerevalorizovane vrijednosti imovine.

Povećanje knjigovodstvene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu revalorizacije iskazuje se u okviru kapitala na računu revalorizacionih rezervi. Smanjenje knjigovodstvene vrijednosti kojima se umanjuje prethodno povećanje vrijednosti istih sredstava, terete direktno revalorizacione rezerve, dok sva ostala smanjenja terete bilans uspjeha.

Vrijednost isknjiženja sredstava po osnovu rashoda i manjka svake godine se prenosi sa revalorizacione rezerve na neraspoređenu dobit.

6. Obaveze po kreditima

Obaveze po kreditima se inicialno priznaju po fer vrijednosti priliva. U narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti, tj. razlici između ostvarenog priliva i iznosa otplata.

Obaveze po kreditima se klasificiraju kao kratkoročne ukoliko je rok otplate do 12 mjeseci od datuma bilansa stanja. Obaveze koje dospijevaju u periodu nakon 12 mjeseci od datuma bilansa stanja se klasificiraju kao dugoročne.

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

7. Obaveze prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima su obaveze za preuzetu robu ili primljene usluge u redovnom toku poslovanja. Obaveze se klasifikuju se kao kratkoročne ukoliko dospijevaju za plaćanje u roku kraćem od godinu dana, inače se klasifikuju kao dugoročne.

8. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju kada Društvo ima postojeću obavezu (zakonsku ili ugovorenu) koja je rezultat prošlih događaja, gdje je vjerovatno da će biti potreban odliv resursa da se izmri obaveza i može se dati pouzdana procjena iznosa obaveze, a sve u skladu sa pragaramom 14 MRS37.

9. Državna davanja, donacije

Donacije i subvencije se priznaju po fer vrijednosti kada postoji uvjerenje da će Društvo ispuniti postavljene uslove i da će se donacija primiti.

Donacije i subvencije se priznaju kao prihod tokom perioda neophodnih za sučeljavanje sa povezanim troškovima koje treba pokriti iz tog prihoda.

Donacije i subvencije koje se odnose na kupovinu nekretnina, postrojenja i opreme se uključuju u ostale obaveze i priznaju se u bilansu uspeha primjenom proporcionalne metode tokom očekivanog vijeka upotrebe odnosnih sredstava.

10. Porezi i doprinosi

10.1.1. Porez na dobit – tekući porez

Troškovi poreza na dobit uključuju tekući i odloženi porez. Poreska obaveza se priznaje u bilansu uspjeha, izuzev iznosa koji se odnosi na stavke direktno priznate u kapitalu.

Porez na dobit se od 1. januara 2005. godine obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica Član 28 lica (»Sl. list RCG«. br. 65/01, 12/02, 80/04, 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 06/13, 55/16, 146/21).) Stope poreza na iznos oporezive dobiti iznose:

- 1) do 100.000,00 eura 9%;
- 2) od 100.000,01 eura do 1.500.000,00 eura: 9.000,00 eura + 12% na iznos preko 100.000,01 eura;
- 3) preko 1.500.000,01 eura: 177.000,00 eura + 15% na iznos preko 1.500.000,01.

Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u Iskazu o ukupnom rezultatu (bilans uspjeha), a uz uskladivanje prihoda i rashoda po odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Poreski propisi Crne Gore predviđaju da se gubici nastali iz poslovnih odnosa, izuzev onih iz kojih proizilaze kapitalni dobici i gubici, mogu prenositi na račun dobiti iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Tekući porez na dobit se obračunava na datum bilansa stanja u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je u primjeni od 01.01.2002. godine (Sl. list RCG br. 65/01, 12/02, 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 06/13, 55/16, 046/21).

10.1.2. Porez na dobit – odložena poreska sredstva / obaveze

Poreski efekti koji se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se pojedina sredstva i obaveze priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva i obaveze iskazane u finansijskim izvještajima, su iskazani kao odložena poreska sredstva ili odložene poreske obaveze.

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

Odloženi porezi na dobit se obračunavaju na privremene razlike između sadašnje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme u finansijskim iskazima i njihove vrijednosti za svrhe oporezivanja.

10.1.3. Porezi i doprinosi koje ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi, doprinosi i druge dažbine koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju neodbitni dio poreza na dodatu vrijednost i druge poreze, naknade i doprinose koji se plaćaju prema raznim republičkim i lokalnim poreskim propisima. Ovi porezi i doprinosi su prikazani u Iskazu o ukupnom rezultatu (bilans uspjeha) u okviru ostalih poslovnih rashoda.

11. Investicione nekretnine

Investicione nekretnine obuhvataju nekretnine, zemljište ili objekat ili dio objekta koji se koristi u cilju ostvarivanja prihoda od zakupnine ili porasta vrijednosti kapitala ili za oboje. Početno priznavanje se vrši po nabavnoj cijeni.

Investiciona nekretnina naknadno se odmjerava prema metodu nabavne vrijednosti ili metodu fer vrijednosti.

Shodno tome, investiciona nekretnina koja se odmjerava po modelu nabavne vrijednosti podliježe amortizaciji, koja se obračunava na način kako se obračunava i amortizacija nekretnina koje se koriste za proizvodnju, isporuku roba i usluga ili u administrativne svrhe.

Medutim i tada je obavezno vršiti procjenu investicionih nekretnina po fer vrijednosti na dan bilansa stanja, bilo radi objelodanjivanja ako je korišćena vrijednost po metodu nabavne vrijednosti ili radi odmjeravanja, ako je iskazana po modelu fer vrijednosti.

Primjena metode fer vrijednosti na dan izještajnog perioda zahtijeva procjenu po fer vrijednosti koja predstavlja iznos za koji se neko sredstvo može razmijeniti izmedju obaviještenih, voljnih strana u okviru nezavisne transakcije. Kod primjene metoda fer vrijednosti Društvo ne obračunava amortizaciju niti obezvrđenje imovine. Procjena je obavezna na kraju izještajnog perioda, a promjene izmedju knjigovodstvene vrijednosti i fer vrijednosti na dan izještavanja se evidentiraju u korist prihoda od usklajivanja vrijednosti investicionih nekretnina, ako se radi o povećanju vrijednosti ili na teret rashoda po osnovu usklajivanja njihove vrijednosti, ako se radi o smanjenju vrijednosti.

12. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni plasmani odnose se na ulaganja u druga pravna lica i vode se po nabavnoj vrijednosti. Prilikom početnog priznavanja mjere se po njihovoj nabavnoj vrijednosti koja predstavlja poštenu vrijednost nadoknade koja je za njih data. Učešće u kapitalu pravnih lica čiji se finansijski iskazi uključuju u konsolidovani bilans vrednuje se po knjigovodstvenoj vrijednosti.

13. Stalna sredstva namijenjena prodaji

Na poziciji Stalna imovina namijenjena prodaji i poslovanje koje je obustavljeno obuhvata se stalna sredstva koja su korišćena u okviru obavljanja djelatnosti i za koje je donijeta odluka o prodaji kao i sredstva poslovanja čije se poslovanje obustavlja. Ova sredstva se vrednuju po sadašnjoj (neotpisanoj) vrijednosti.

Ako početna vrijednost ovih sredstava ne odgovara tržišnoj vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje vrši se procjenjivanje po poštenoj vrijednosti. Pozitivni efekti procjene se evidentiraju kao prihodi od usklajivanja vrijednosti a negativni efekti procjene su rashodi po osnovu

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

obezvrjeđivanja u skladu sa MSFI 5 - Stalna imovina namijenjena prodaji i poslovanje koje je obustavljeno.

Zemljišta, postrojenja i oprema te nematerijalna imovina koji su jednom klasifikovani kao raspoloživi za prodaju više se ne amortizuju.

U slučaju promjene plana u smislu da se sredstvo ne proda, pravno lice ukida klasifikaciju sredstva kao sredstva namjenjenog prodaji i iskazuje po nižoj vrijednosti od: njegove knjigovodstvene vrijednosti prije klasifikacije uz korekciju po osnovu amortizacije koja bi bila priznata da sredstvo nije bilo namjenjeno prodaji i nadoknadive vrijednosti na datum naknadne odluke da se odustane od prodaje. Nadoknadiva vrijednost se mjeri budućim neto novčanim prilivom ili je to vrijednost koja se može postići prodajom.

14. Beneficije zaposlenih

Otpremnine koje po sili zakona isplaćuje Društvo zaposlenima prilikom odlaska u penziju predstavljaju otpremnine u skladu sa MRS 19. Ovakve isplate ne treba da terete troškove perioda u kojem je izvršena isplata zaposlenima, već je potrebno da se stečeno pravo na te isplate ukalkuliše tokom zaposlenja, odnosno od datuma zaposlenja do datuma kada se vrši isplata po osnovu stečenih prava. Kako je isplata otpremnina zakonski zahtjev i nije izvesno da će važiti u periodu dužem od deset godina, uprava smatra da je veoma teško pouzdano procijeniti rast zarada i odrediti odgovarajuću diskontnu stopu u skladu sa MRS 19, što sve ukazuje da se ne radi o realnoj nego o potencijalnoj obavezi.

15. Fer vrijednost sredstava i obaveza

Poslovna politika Društva podrazumijeva da se objelodane informacije o tome da su sredstva i obaveze u finansijskim iskazima iskazani po pravičnoj vrijednosti ako za nju postoje zvanične tržišne informacije i ako se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti. Zbog nepostojanja zvaničnih tržišnih informacija, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi. Po mišljenju rukovodstva, iznosi u finansijskim iskazima odražavaju realnu vrijednost u datim okolnostima, vjerodostojnu i korisnu za potrebe izvještavanja.

16. Upravljanje finansijskim rizikom

Društvo koristi razne finansijske instrumente, kao što su potraživanja od kupaca i obaveze prema dobavljačima, koji direktno proističu iz njegovog poslovanja. Društvo ne koristi izvedene finansijske instrumente, niti je trgovalo istima, u toku 2022. i 2023. godine.

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata valutni rizik, rizik kamatne stope, rizik gotovinskog toka i rizik promjene cijena), kreditni rizik i rizik likvidnosti.

Upravljanje rizicima obavlja Finansijska služba Društva koja identificira i procjenjuje finansijske rizike i definiše načine zaštite od rizika.

Kreditni rizik

Kreditni rizik obuhvata rizik da dužnici neće izmiriti svoje obaveze po osnovu finansijskih instrumenata ili ugovora, dovode i do finansijskih gubitaka. Društvo je izloženo kreditnom riziku iz redovnog poslovanja, uglavnom po osnovu potraživanja od kupaca.

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

Rizik kamatnih stopa

Rizik Društva od promjene fer vrijednosti kamatnih stopa proistiće iz dugoročnih kredita. Krediti uzeti po promjenljivim kamatnim stopama izlažu Društvo kamatnom riziku novčanog toka, dok krediti uzeti po fiksnim kamatnim stopama izlažu Društvo riziku promjene fer vrijednosti kreditnih stopa.

Rizik likvidnosti

Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine, kao i obezbjeđenje adekvatnih izvora finansiranja preko odgovarajućeg iznosa kreditnih obaveza i mogućnost da se izravna pozicija na tržištu.

Projekcija ukupnih tokova gotovine vrši se na nivou Društva. Služba finansija kontinuirano prati likvidnost Društva kako bi obezbijedila dovoljno gotovine za potrebe poslovanja.

17. Značajne računovodstvene procjene i pretpostavke

Sastavljanje finansijskih iskaza u skladu sa primijenjenim okvirom za izvještavanje zahtijeva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekte na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih iskaza, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih iskaza, a koje djeluju razumno u datim okolnostima. Na bazi ovih informacija se formira pretpostavka o vrijednosti sredstava i obaveza, koju nije moguće neposredno potvrditi na bazi drugih informacija. Stvarna vrijednost sredstava i obaveza može da odstupa od vrijednosti koja je procijenjena na ovaj način.

BILANS STANJA

1. Nematerijalna ulaganja

STALNA IMOVINA

NEMATERIJALNA IMOVINA		31.12.2023	31.12.2022
011	Nematerijalna imovina - softver	10,706.66	10,056.14
Ukupno:		10,706.66	10,056.14
Ukupno nematerijalna ulaganja		10,706.66	10,056.14

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

2. Nekretnine, postrojenja i oprema

ZEMLJISTE I OBJEKTI		31.12.2023	31.12.2022
020	Zemljište	337,632,807.13	338,724,012.64
022	Građevinski objekti	26,852,259.61	27,667,046.50
022	Sredstvo sa pravom korišćenja	169,459.00	0.00
Ukupno:		364,654,525.74	366,391,059.14

POSTROJENJA I OPREMA		31.12.2023	31.12.2022
023	Oprema	13,809,214.12	15,600,367.03
Ukupno:		13,809,214.12	15,600,367.03

BIOLOŠKA SREDSTVA		31.12.2023	31.12.2022
021	Višegodišnji zasadi	19,423,356.65	20,564,994.97
025	Osnovno stado	290.00	730.00
Ukupno:		19,423,646.65	20,565,724.97

OSTALA NEPOMENUTA OSN.SRED.		31.12.2023	31.12.2022
026	Ostalo	81,731.40	82,461.00
Ukupno:		81,731.40	82,461.00

AVANSI ZA NEKRETNINE, POSTR., OPREMU I BIOLOŠKA SREDSTVA		31.12.2023	31.12.2022
027	Investicije u toku	848,649.07	464,262.77
028	Avansi za osnovna sredstva	50,000.00	50,000.00
Ukupno:		898,649.07	514,262.77

3. Dugoročni finansijski plasmani

Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica		31.12.2023	31.12.2022
030304/5/8	"13.Jul" Beograd (100%)	2,275,919.37	2,274,168.98
039	Ispравka vrij. učešća 13.jul BG	-668,825.81	-668,825.81
030307	"13.jul" Sarajevo (100%)	29,330.24	29,330.24
031000	PLANT-OMP (100%)	12,010.00	12,010.00
Ukupno:		1,648,433.80	1,646,683.41

Učešća u kapitalu pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)		31.12.2023	31.12.2022
031003	Recomont Podgorica (20%)	10,000.00	10,000.00
032001	Lovčen osiguranje AD, Podgorica (0,12%)	2,236.52	14,076.00
Ukupno:		12,236.52	24,076.00

Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja		31.12.2023	31.12.2022
038	Ostali dugoročni plasmani	38,838.21	194,190.57
Ukupno:		38,838.21	194,190.57

UKUPNO STALNA IMOVINA **400,577,982.17** **805,606,863.20**

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

OBRTNA IMOVINA I OSTALA AKTIVA

4. Odložena poreska sredstva

ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	31.12.2023	31.12.2022
288 Odložena poreska sredstva	1,015,520.96	1,195,855.96
UKUPNO ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	1,015,520.96	1,195,855.96

Odložena poreska sredstva obračunata su po osnovu privremenih razlika koje nastaju po osnovu:

- Rezervisanja za otpremnine usled odlaska u penziju
- Troškova zarada u skladu sa Zakonom o perezu na dobit

Osim gore navedenog načina utvrđivanja odloženih poreza, u godini u kojoj se vrši revalorizacija vazi:

- ako je na osnovu revalorizacije utvrđeno smanjenje vrijednosti sredstava u odnosu na knjigovodstvenu vrijednost utvrđuje se odloženo poresko sredstvo koje se sknjiži u kapital (288/330) po formuli – Odloženo poresko sredstvo = smanjenje vrijednosti sredstava * važeća stopa poreza po Zakonu o porezu na dobit.

5. Zalihe

ZALIHE		31.12.2023	31.12.2022
101	Materijal	2,962,881.49	3,600,478.43
102	Rezervni djelovi	731,854.82	636,549.25
103	Alat i inventar	195,428.63	204,085.07
10	Zalihe materijala :	3,890,164.94	4,441,112.75
11	Nedovršena proizvodnja :	31,845,776.48	34,071,895.98
120	Gotovi proizvodi	4,370,631.41	4,237,075.63
130	Obračun nabavke robe	17,315.53	0.00
134	Roba u prometu na malo	34,993.57	7,376.23
	Gotovi proizvodi i roba :	4,422,940.51	4,244,451.86
15	Dati avansi :	187,023.45	66,910.63
UKUPNO ZALIHE		40,345,905.38	42,824,371.22

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

6. Kratkoročna potraživanja

KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	31.12.2023	31.12.2022
202 Kupci u zemlji	3,312,718.72	5,651,010.24
203 Kupci u inostranstvu	3,633,735.88	3,362,156.27
209 Ispravka vrij.potr. od kupaca	-2,499,555.72	-3,558,929.52
202+209 Potraživanja od kupaca :	4,446,898.88	5,454,236.99
270 PDV po opštoj stopi	0.00	0.00
271 PDV po sniženoj stopi	0.00	0.00
279 Više plaćeni PDV	0.00	0.00
27 Potraživanja po osnovu PDV-a :	0.00	0.00
2185 Potraž. od Fonda zdr. za refund. bolovanja	0.00	25,831.31
218.. Ostala potraživanja	36,476.20	91,802.08
221.. Potraživanja od zaposlenih – ostalo	27,646.27	33,578.65
221013 Potraživanja od zaposlenih – stambeni krediti	1,154,915.76	1,553,090.34
228 Ostala potraživanja	301,354.31	280,125.00
229 Ispravka vrijednosti drugih potraživanja	-216,005.22	-281,586.93
27 Ostala nepomenuta potraživanja :	1,304,387.32	1,702,840.45
Ukupno kratkoročna potraživanja	5,751,286.20	7,157,077.44

Potraživanja od zaposlenih za stambene kredite su aktivirana u toku 2021. godine, nakon Odluke o mirovanju stambenih kreditnih obaveza zaposlenih od 2012. godine. Naplata potraživanja je pokrenuta iz razloga potencijalne zastarelosti.

7. Kratkoročni finansijski plasmani

KRATKOROČNI FINANS. PLASMANI	31.12.2023	31.12.2022
Ukupno ostali kratk. plasmani	155,352.36	155,362.36

8. Gotovina na računima i blagajni

GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	31.12.2023	31.12.2022
241 Tekući računi	77,774.70	47,774.35
243 Blagajna	0.00	5,594.58
244 Devizni računi	42,469.42	170,455.37
246 Devizna blagajna	0.00	0.00
Ukupno gotovina u blagajni i na računima	120,244.12	223,824.30
UKUPNO OBRTNA IMOVINA	46,372,788.06	50,360,625.32

9. Aktivna vremenska razgraničenja

AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	31.12.2023	31.12.2022
280 Unaprijed plaćeni troškovi	24,895.22	24,330.82
UKUPNO AVR	24,895.22	24,330.82


"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

KAPITAL

10. Osnovni kapital

Aкционари	Broj akcija	% broja akcija
Investicijono razvojni fond Crne Gore	39,844,589	22.23%
Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja	38,531,225	21.50%
Zavod za zapošljavanje Crne Gore	15,289,703	8.53%
Vlada Crne Gore	6,573,730	3.67%
Crnogorska Komercijalna Banka	16,543,262	9.23%
Investicioni fondovi	4,642,485	2.59%
Ostala pravna lica	1,837,581	1.03%
Fizičla lica	50,024,034	27.91%
Kastodi računi - fizička lica	5,969,384	3.33%
Ukupno:	179,255,993	100.00%

Učešće akcionara u vlasničkoj strukturi



Broj akcija: 179.255.993

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 0,5113 €

Vrijednost akcijskog kapitala na dan 31.12.2023. godine iznosi 91.653.589 €

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

OSNOVNI KAPITAL	31.12.2023	31.12.2022
300 Akcijski kapital	91,653,588.98	91,653,589
UKUPNO OSNOVNI KAPITAL	91,653,589	91,653,589

11. Rezerve

REZERVE	31.12.2023	31.12.2022
321 Zakonske rezerve	0.00	0.00
322 Statutarne rezerve	6,082,937.39	6,296,294.98
322 Druge rezerve		0.00
330 Pozit. revalor.rez. i nereal.dobici	316,010,642.95	317,218,730.57
332 Nerealizovani dobici	11,737.39	102.09
334 Negat. revalor.rez. i nereal.gubici		0.00
UKUPNO REZERVE	322,081,843	323,515,128

12. Neraspoređeni dobitak / gubitak

NERASPOREĐENI DOBITAK ILI GUBITAK	31.12.2023	31.12.2022
340 Neraspored. dobitak ranijih godina	12,001,462.16	10,988,566
341 Neraspored. dobitak tekuće godine		0
350 Neraspored. gubitak ranijih godina	52,262,997.32	39,269,117
351 Neraspored. gubitak tekuće godine	5,511,757.65	12,993,880
UKUPNO REZERVE	-45,773,293	-41,274,431
Ukupno:	367,962,139	373,894,285

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

OBAVEZE

13. Dugoročne obaveze i rezervisanja

DUGOROČNA REZERVISANJA	31.12.2023	31.12.2022
4040 Rezervisanja za stimul.otpremnine	348,130.46	479,413.71
4041 Rezervisanja za dugor. dio naknada (limiti)	0.00	0.00
Rezervisanja za naknade zaposlenih:	348,130.46	479,413.71
4090 Rezervisanja za sudske sporove	741,712.86	793,839.05
4091 Rezervisanje za porez na imovinu	0.00	0.00
Ostala dugoročna rezervisanja:	741,712.86	793,839.05
UKUPNO DUGOROČNA REZERVISANJA	1,089,843.32	1,273,252.76

Rezervacije su urađene na osnovu procjene svih sporova koje kompanija ima prema pravnim i fizičkim licima, na osnovu procjene koji je uradio Sektor pravnih i opštih poslova.

Rezervisanja za stimulativne otpremnine i sudske sporove su urađena u skladu sa standardom MRS37, a shodno paragrafu 14 ovog standarda

DUGOROČNE OBAVEZE	31.12.2023	31.12.2022
414 Dugoročni krediti u zemlji:	11,023,718.40	13,446,199.11
419 Ostale dugoročne obaveze:	126,987.63	72,260.26
UKUPNO DUGOROČNE OBAVEZE	11,150,706.03	13,518,459.37
UKUPNO DUGOR. REZERVISANJA I DUGOR. OBAVEZE	12,240,549.35	14,791,712.13

14. Odložene poreske obaveze

ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	31.12.2023	31.12.2022
498 Odložene poreske obaveze	36,387,428.28	36,309,122.79
UKUPNO ODLOŽENA PORESKE OBAVEZE	36,387,428.28	36,309,122.79

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

15. Kratkoročna rezervisanja i obaveze

KRATKOROČNE OBAVEZE	31.12.2023	31.12.2022
422 Kratk.krediti u zemlji	497,744.05	499,711.30
424 Kratk.dio dugoročnih kredita	6,786,613.19	6,415,612.13
425 Kratk.dio obaveza za lizing	83,692.63	54,595.96
429 Ostale kratk.fin.obav.-faktoring	0.00	1,654,414.21
Obaveze za kredite od kredit.instit.	7,368,049.87	8,624,333.60
430 Primljeni avansi i depoziti	429,586.10	693,147.54
433 Dobavljači u zemlji	3,838,976.39	4,161,773.35
434 Dobavljači u inostranstvu	2,582,753.68	3,275,890.49
Obaveze prema dobavljačima	6,421,730.07	7,437,663.84
Ostale obaveze iz poslovanja	13,374.68	8,811.68
450 obaveze za neto zarade i naknade zarada	584,864.44	961,708.81
451 obaveze za porez na zarade i nakn. na teret zap.	2,617,267.76	2,184,656.47
452 obaveze za doprinose na zarade na teret zap.	6,674,625.89	5,828,650.01
453 obaveze za doprinose na zarade na teret posl.	3,114,950.25	2,452,456.68
460 obaveze po osnovu kamata	36,444.00	56,514.90
461 obaveze za dividende	713,859.59	714,602.63
462 obaveze za učešće u dobitku	178,300.00	178,300.00
463 obaveze prema zaposlenim	490,638.19	864,080.34
464 obaveze prema članovima upravnog i nadz. odbora	7,757.77	9,487.11
469 ostale obaveze	0.00	101,177.36
Ostale kratk.oobaveze	14,418,707.89	13,351,634.31
479 Obaveze za PDV	1,053,597.03	692,328.76
480 Obaveze za akcizu	438,638.45	240,952.87
4811 Obaveza za porez na dividendu	125,975.22	126,106.34
482 Obaveze za porez na imovinu	386,868.47	119,350.34
489 Ostale obaveze za poreze	30,172.28	11,017.60
Obaveze za PDV i ostale javne prihode	2,035,261.45	1,189,755.91
Obaveza za porez na dobit	409,426.55	160,154.92
Ukupno kratkoročne obaveze	31,096,126.61	31,465,501.80
UKUPNO KRATK.REZERV. I KRATK.OBAVEZE	31,096,126.61	31,465,501.80

16. Pasivna vremenska razgraničenja

PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	31.12.2023	31.12.2022
490 Obračunati prihodi budućeg perioda	214,566.84	0
495 Odloženi prihodi i primljene donacije	0.00	27,485
496 Razgraničene kamate	90,376.13	121,585.76
UKUPNO PVR	304,942.97	149,070.94
UKUPNO OBAVEZE	80,029,047.21	82,715,407.66

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

BILANS USPJEHA**17. Prihod od prodaje – neto**

PRIHODI OD PRODAJE - NETO PRIHOD		31.12.2023.	31.12.2022.
60	Prihod od prodaje robe u maloprodaji	37,339.91	46,745.23
61	Vina i rakije	22,970,830.37	20,069,083.57
	Grožđe	1,117,229.82	727,217.13
	Breskva	600,661.55	588,206.16
	Kajsija	20,008.83	10,020.74
	Lozni kalemovi	1,640.25	68,093.86
	Riba	472,933.87	374,434.15
	Ugostiteljske usluge	2,483,793.28	1,513,251.73
	Maloprodaja	771,581.60	656,420.48
	Maslinovo ulje	90,453.64	75,168.49
	Nar (plod)	2,876.05	3,608.10
	Rinfuz vino	638,509.33	556,456.33
	Ostalo	971.45	1,000.00
Ukupno:		29,208,827.95	24,689,705.97

18. Promjena vrijednosti zaliha

PROMJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA		31.12.2023.	31.12.2022.
630	Promjene vrijednosti zaliha - flaširani proiz	334,676.05	-967,887.42
	Promjene vrijednosti zaliha - rinfuz vino	-2,360,273.30	-4,976,693.73
	Promjene vrijednosti zaliha - lozni kalemovi	-185,641.76	68,582.47
	Promjene vrijednosti zaliha - maslinovo ulje	-14,359.26	-123,827.15
	Promjene vrijednosti zaliha - nar	-1,119.25	-14.30
	Promjene vrijednosti zaliha - sadnice breskve	0.00	0.00
	Promjene vrijednosti zaliha - nedovr. vinogradi	134,492.00	401,038.00
	Promjene vrijednosti zaliha - ribnjaci	-338.20	22,885.19
Ukupno:		-2,092,563.72	-5,575,916.94

U 2023. godini obračun vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda je urađen u skladu sa paragrafom 16 MRS 2 kao i pravilnikom o metodologiji obračuna cijene koštanja. Obračunom su isključeni svi troškovi koji standard ne priznaje kao polaznu osnovu za navedeni obračun.

19. Prihod od aktiviranja učinaka i robe

PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA		31.12.2023.	31.12.2022.
621	Prihod od aktiviranja učinaka	239,501.56	21,754.43
Ukupno:		239,501.56	21,754.43

Prihodom od aktiviranja sponzornih učinaka podrazumjevamo sopstvenu rasadničku proizvodnju (lozni kalem) koji dalje služi za poslove podizanje novih zasada vinove loze.

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

20. Ostali prihodi iz poslovanja

Ostali prihodi iz poslovanja:

OSTALI PRIHODI IZ POSLOVANJA		31.12.2023.	31.12.2022.
640	Prihodi od donacija - državno davanje		1,530,000.00
641	Prihodi od uslovjenih donacija	27,485.18	63,831.02
650	Prihod od zakupa	31,899.90	51,965.17
659	Ostali poslovni prihodi	56,594.82	91,180.45
Ukupno:		115,979.90	1,736,976.64

OSTALI POSLOVNI PRIHODI b		31.12.2023.	31.12.2022.
670	Dobici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	1,981,811.34	1,008,879.95
674	Viškovi	22,011.62	17,680.58
675	Naplaćena otpisana potraživanja	171,146.02	73,941.55
677	Prihodi od smanjenja obaveza	173,041.01	356,751.73
6794	Ostali vanredni prihodi	396,731.66	6,314.01
6795	Prihodi od refundacije bolovanja	113,514.65	152,851.29
6797	Prihod od kamata - faktoring	26,789.95	25,037.34
6799	Ostali nepomenutti prihodi	3.55	9,125.24
692	Prihodi iz ranijih godina	147,355.39	9,323.16
Ukupno:		3,032,405.19	1,659,904.85

PRIHODI PO OSNOVU VRIJED.USKL. IMOVINE		31.12.2023.	31.12.2022.
68	Usklađivanje vrijednosti imovine	33,053.50	44,111.90
Ukupno:		33,053.50	44,111.90

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

21. Troškovi poslovanja

Troškovi poslovanja:

Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala		31.12.2023.	31.12.2022.
501	Nabavna vrijednost prodate robe	839,501.73	547,234.37
510	Nabavka materijala	946,426.21	675,696.10
511	Troškovi osnovnog materijala	9,531,209.13	7,179,970.95
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	486,398.50	340,557.27
513	Troškovi goriva i energije	1,149,605.39	1,392,622.62
Ukupno:		12,963,140.96	10,136,081.31

OSTALI TROŠKOVNI POSLOVANJA		31.12.2023.	31.12.2022.
531	Troškovi transportnih usluga	548,890.01	513,087.60
532	Troškovi usluga održavanja	252,459.28	144,377.43
535	Troškovi reklame i reklamnog materijala	563,542.55	442,378.14
550	Troškovi neproizvodnih usluga	1,316,385.75	1,009,344.27
5550	Troškovi poreza na imovinu	514,392.79	1,351,006.27
Ostali troškovi		585,527.44	514,813.34
Ukupno:		3,781,177.82	3,975,006.05

AMORTIZACIJA		31.12.2023.	31.12.2022.
540	Trošak amortizacije	4,574,626.32	5,351,757.24
540	Troškovi amortizacije (sredstvo sa pravom korišćenja)	33,337.00	0.00
Ukupno:		4,607,963.32	5,351,757.24

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

22. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

Troškovi zarada:

NETO ZARADE I OSTALE NETO NAKNADE ZAPOSLENIMA	31.12.2023.	31.12.2022.
Ukupno:	8,651,779.64	7,805,063.24
 TROŠKOVI POREZA	 31.12.2023.	 31.12.2022.
Ukupno:	445,818.19	243,782.66
 TROŠKOVI DOPRINOSA	 31.12.2023.	 31.12.2022.
Ukupno:	2,272,711.13	2,072,980.23

Rashodi po osnovu vrijednosnog usklajivanja imovine (osim finansijske)

RASHODI VRIJ.USKLAD. OBRTNE IMOVINE	31.12.2023.	31.12.2022.
Ukupno:	746.70	191,747.34

23. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklajivanja imovine

RASHODI VRIJ.USKLAD. OBRTNE IMOVINE	31.12.2023.	31.12.2022.
584 Otpis sitnog inventara, autoguma i ambalaže	439,432.98	195,631.31
Ukupno:	439,432.98	195,631.31

24. Ostali rashodi iz poslovanja

Ostali rashodi iz poslovanja

OSTALI RASHODI IZ POSLOVANJA		31.12.2023.	31.12.2022.
570	Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	19,181.01	218,173.90
577	Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu HOV		34,106.61
574	Manjkovi	28,836.83	31,363.74
576	Otpis potraživanja od kupaca	148,873.78	119,720.23
5790	Trošak kazni	21,269.17	3,163.34
5791	Troškov izvršitelja, advokata, CBCG...	85,728.74	221,117.97
5792	Troškov povećanja obaveza		14,112.67
5793	Troškov prodaje - povrat robe, uništenje		31,311.09
57990	Sponsorstva i humanitarna pomoć	111,003.28	3,531.51
57991	Rashod osnovnih sredstava		0.00
5799	Ostali rashodi		619.45
59	Rashodi iz ranijih godina	727,322.45	1,117,707.67
	Ukupno:	1,142,215.26	1,794,928.18

Rashodi iz ranijih godina se najvećim dijelom odnose na troškove krčenja starih zasada, a manji dio ove grupe troškova je vezan za knjižna odobrenja iz ranijih godina i druge troškove poslovanja iz ranijih godina.

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

25. Prihod od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova

Prihodi po osnovu učešća u kapitalu

Prihodi od učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica		31.12.2023.	31.12.2021.
669	Prihod od dividende	0.00	0.00
	Ukupno:	0.00	0.00

Prihodi po osnovu učešća u kapitalu

Prihodi od ostalih finans.ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica		31.12.2023.	31.12.2022.
662	Prihodi od kamata (faktoring, utuženi kupci,...)	31,968.37	19,419.92
	Ukupno:	31,968.37	19,419.92

26. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite

Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite

Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata		31.12.2023.	31.12.2022.
663	Pozitivne kursne razlike	1,802.30	22.59
	Ukupno:	1,802.30	22.59

27. Vrijednosno usklajivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i ulaganja koji su dio obrtne imovine

Vrijednosno usklajivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja

Rashodi po osnovu vrijednosnog usklajivanja		31.12.2023.	31.12.2022.
585	Rashodi po osnovu usklajivanja vrijednosti potraživanja	40,360.56	281,586.93
	Ukupno:	40,360.56	281,586.93

28. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite

Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite

Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika.. sa nepovezanim licima		31.12.2023.	31.12.2022.
562	Troškovi kamata	1,239,196.58	1,406,068.35
563	Negativne kursne razlike	277.36	1,438.60
	Ukupno:	1,239,473.94	1,407,506.95

DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA

- Ovlašavanje prodaje imovine - uticaj potencijalne realizacije prodaje na bilansne pozicije.**

U ovom trenutku, nema aktivnih tendera za prodaju zemljišta.

U narednom periodu Plantaže planiraju da dezinvestiraju zemlju koja trenutno nije privедена namjeni za osnovnu ili dopunske djelatnosti kompanije.

Svaka potencijalna prodaja zemljišta imala bi efekta na bilansne pozicije u vidu smanjenja vrijednosti aktive u dijelu osnovnih sredstava, i smanjenja revalorizacionih rezervi na strani pasive, kao i povećanje vanrednih prihoda za razliku između prodajne i knjigovodstvene vrijednosti.

- Upravni spor sa opština Tuzi**

Trenutno su u toku dva spora, vezana za rješenja o porezu na nepokretnosti. Jedan spor za 2019. i jedan za porez na nepokretnost za 2020. godinu.

Po presudi za porez za 2019. godinu, očekujemo da Glavni administrator donese rješenje na način što će da posupi po presudi i poništi rješenje kojim se utvrdio porez za 2019. godinu. Kompanija će podnijeti tužbu na ime sticanja bez osnova, a paralelno sa tim će da vodiči upravni postupak za povraćaj preplaćenih sredstava.

Kad je spor za 2020. godinu u pitanju, nakon što je Upravni sud donio presudu kojom je poništo rješenje Glavnog administratora Opštine Tuzi kojim je utvrđen porez na nepokretnost za 2020. godinu, Glavni administrator opštine Tuzi je postupio po navedenoj Presudi, te je poništo Rješenje Sekretarijeta za finansije i predmet vratio Sekretarijatu na ponovni postupak (kao prvostepenom organu).

Odmah nakon toga, Plantaže su Sekretarijatu za finansije podnije zahtjev za povraćaj više preplaćenih sredstava na ime uplaćenog iznosa za porez na nepokretnost za 2020. godinu, uvećanih za zakonsku zateznu kamatu.

Osim navedenog, odredbom čl. 97 Zakona o poreskoj administraciji, propisano je da ukoliko poreski obveznik izvrši uplatu veću od iznosa poreske obaveze, poreski organ je dužan da iznos preplate sa pripadajućom kamatom vrati poreskom obvezniku ili, uz njegovu saglasnost, usmjeriti za izmirenje poreza za naredni poreski period, u skladu sa ovim zakonom.

Izvjesno da će u toku 2024. godine ovi sporovi biti pravosnažno okončani, što bi rezultiralo značajnim ostvarenim prihodom iz ranijih godina.

"13. JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze na 31. decembar 2023. godine

• **Spor sa Glavnim gradom**

U toku je još jedan spor čiji ishod možemo klasifikovati kao izvjestan, a radi se o sporu sa Glavnim gradom.

Presudom Osnovnog suda u Podgorici Glavni grad je obavezan da Plantažama isplati iznos na ime naknade štete zbog faktičke eksproprijacije, uz zakonsku zateznu kamatu.

Očekuje se da će se ovaj postupak u toku 2024. okončati, što će dovesti do naplate otpisanih potraživanja uz ukalkulisanu zateznu kamatu, i ostvarenja vanrednog prihoda.

Lice odgovorno za sastavljanje
Finansijskog iskaza

U Podgorici,
Dana 25.03.2023.god.



Odgovorno lice

